



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2019

KAEDI YA GO TSHWAYA

GAUTENG

MADUO: 120

Kaedi e ya go tshwaya, e na le ditsebe di le 11.

Go Tshwaya Tekathaloganyo

- Ka ntlha ya gore tsepamo e fa go tlhologanyeng, mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo fa dikarabong tse dileele, batlhatlhojwa ba se ke ba otlhaiwa/tseelwa maduo.
- Fa **dipotsong tse di se nang dikarabo tse di tsepameng**, go se nne le maduo a a abelwang EE/NNYAYA kgotsa DUMELA/GANELA. Lebaka/Tshegetso/Tlhotlheetso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Go se nne le maduo a a abelwang NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO. Lebaka/Tshegetso/Tlhotlheetso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Fa e le karabo ya lefoko le le lengwe e e tlhokagalang, mme motlhatlhojwa a bo a naya mola otlhe, tshwaya gore o nepile fa fela lefoko le le nepagetseng le thaletswe/bontshitswe.
- Fa dintlha tse pedi/tharo di tlhokagala, mme tse di mmalwa di neetswe, tshwaya **fela** di le pedi/tharo tsa ntlha.
- Fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko go tswa mo puong esele ntle le e a tlhatlhojwang ka yona, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e sa ntse e na le bokao, o se ke wa mo otlhaya. Mme fela fa e le gore go dirisitswe puo esele mo setlhangweng, mme e tlhokagala mo karabong, seo se tla amogelwa.
- Amogela ditengwana tse di farologaneng.
- Mo dipotsong tse go nang le tlhopho ya karabo e e maleba, amogela dikarabo TSOOPEDI, tlhaka e e tsamaelang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO**POTSO 1**

- | | | | |
|-----|--------|---|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Mpho e e tswang kwa go rakgadiagwe/Kgetsana ya dipene. | (2) |
| | 1.1.2 | Rakgadiagwe | (1) |
| | 1.1.3 | O ne a batla go ba bontsha mpho e rakgadiagwe a mo reketseng yona. | (2) |
| | 1.1.4 | Rapula | (1) |
| | 1.1.5 | Diphensele, raba e tshweu le rula. | (2) |
| | 1.1.6 | Morutabana o ne a kopa Thabo gore a mmontshe mpho ya gagwe. | (2) |
| | 1.1.7 | O ne a bolelelwa ke Rapula ka mpho ya ga Thabo. | (2) |
| | 1.1.8 | Ga a tlhokomele dilo tse mme wa gagwe a mo fang tsona. | (2) |
| | | Moeki o ne a batla sekgwama/kgetsana sa ga Thabo. | (2) |
| | 1.1.9 | Ke ntlha. Basimanyana ba ne ba tshameka kgwele ya maoto ka nako ya boikhutso. | (2) |
| | 1.1.10 | Nnyaya, o ne a batla go utswa kgetsana ya ga Thabo. | (2) |
| | 1.1.11 | C/Mogokgo | (1) |
| | 1.1.12 | C/kgwele | (1) |
| | 1.1.13 | C/Morago ga nako ya boikhutso. | (1) |
| | 1.1.14 | B/wisitse | (1) |
| 1.2 | 1.2.1 | Ba mo lapeng, re bona ntlo e e ruletsweng ka bojang/tlhaga. | (2) |
| | 1.2.2 | Mosetsana/Mphonkie, go dirisitswe lefoko amogetswe. | (2) |
| | 1.2.3 | A boitumelo, ba a tshega/
Mme o amogela ngwana yo a mo etetseng. | (2) |

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOBOKANYO**POTSO 2**

PALO	MAFOKO A A NOPOTSWENG	MAFOKO A A TSHITSHINNGWANG
1	'CEP e rotloetsa gore motho a nwe mašwi gararo ka letsatsi gonne a thusa go aga marapo ka khalisiamo.'	Mašwi a thusa go bopa marapo.
2	'Borokholi, spinatšhe le tlhapi di botlhokwa gonne di thusa mmele go amogela khalisiamo.'	Merogo le tlhapi di fepa mmele ka khalisiamo.
3	'Tlhapi, nama ya kgogo, dinawa le nama e khibidu di go fa poroteine e e bidiwang <i>collagen</i> e e thusang gore nngwetharong ya marapo a kgone go konega bonolo.'	Tlhapi le nama di thusa marapo go konega bonolo.
4	'Maungo le merogo e tswana le <i>kiwi</i> , <i>strawberries</i> , khabetshe le pepere di thusa ka bithamine C e e bopang <i>collagen</i> mo marapong.'	<i>Kiwi</i> , <i>strawberries</i> , khabetshe le pepere di fa marapo <i>collagen</i> .
5	'Bithamine K e thusa go tshola marapo a itekanetse. Mofuta o wa dibithamine o fitlhelwa mo matonkomaneng, spinatšhe, <i>diberries</i> le oli e e fitlhelwang mo merogong.'	Matonkomane, sepinatšhe, <i>diberries</i> le oli di fokotsa khalisiamo mo mmeleng.
6	'Nama le tlhapi di netefatsa gore mmele wa motho o na le palo e e tlhokegang ya <i>diosteoblast</i> go aga masole a mmele.'	Nama le tlhapi di netefatsa palo ya <i>diosteoblast</i> .
7	'Dijo tse di tletseng potasiamo di thusa go bopa marapo a a tiileng. Panana, ditapole le matlapi a tsona di na le potasiamo e e botlhokwa.'	Dipanana le ditapole di thusa gore marapo a nne a nonofile.

Go tshwaya tshobokanyo.

Go tshwaya go ikaegile ka go akaretsa tshedimosetso e e nepagetseng le go tlogelwa ga tshedimosetso e e sa nepagalang.

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo:**

- Dintlha di le 7 – maduo a le 7 (ntlha e le nngwe e Abelwa leduo le le 1)
- Puo – maduo a le 3
- Maduo otlhe: **[10]**

- **Kabo ya maduo a puo:**

- Ntlha e e nepagetseng e le 1–3: aba leduo le le 1
- Dintlha tse di nepagetseng di le 4–5: aba maduo a le 2
- Dintlha tse di nepagetseng di le 6–7: aba maduo a le 3

ELA TLHOKO:**• Palo ya mafoko:**

- Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
- O se ke wa goga maduo ape fa motlhatlhojwa a sa tlhagisa palo ya mafoko a a dirisitsweng kgotsa fa palo ya mafoko e fosagetse.
- Fa palo ya mafoko e fetilwe, buisa mafoko a le 5 go feta palo e e beilweng o bo o itlhokomolosa tshobokanyo e e setseng.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**POTSO 3**

- 3.1 Subway Burger/Burger (1)
- 3.2 R10.00 (1)
- 3.3 Go ngoka babuisi/bareki. (2)
- 3.4 17/05/2017 (1)
- 3.5 Reka e le nngwe, mme o iponele di le pedi. (2)
- 3.6 Tsebe (1)
- 3.7 Reka (1)
- 3.8 C/Lediri (1)
- [10]**

POTSO 4

- 4.1 Tsiboso/Kgakgamalo (1)
- 4.2 Rona re ya kwa gae/Batho ba tshaba rona. (2)
- 4.3 Nnyaya, ga go mo molaong gonne ga go motho yo o letleletsweng go supa yo mongwe ka sethunya/ka gonne ga a senya sepe.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 4.4 Ke sesupo sa gore o a ineela. (2)
- 4.5 Se role ditlhako tseo. (2)
- 4.6 B/mosadi a kgabaganya kgoro ka dilo tse di sa dumelelwang. (1)
- [10]**

POTSO 5

- 5.1 5.1.1 Tswaya (1)
- 5.1.2 Dijanaga di ne di tla di thuntshitse dithole. (2)
- 5.1.3 Dirwa/diriwa (1)
- 5.1.4 Sekolo sa rona se sentle/Ke rata go tsena sekolo. (2)
- 5.1.5 Letlhalosi/Letlhalosi la felo. (1)
- 5.1.6 Ena ke mosetsana wa gona mo Mohlakeng. (2)
- 5.1.7 Mosetsanyana (1)
- 5.1.8 O ne a batla go ka ruta kgakala le legae. (2)
- 5.1.9 A boraro. (1)
- 5.1.10 D/Modirisopego (1)
- 5.2 5.2.1 Ke ne ka mo phamolela dijo ka di re phamo! (2)
- 5.2.2 Bona (1)
- Lona (1)
- 5.2.3 O a ithuta, mme ga a falole. (2)
- [20]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40

KAROLO YA D: DIKWALO**POTSO 6: BASADI LWA RENG? – Thatayaone Gilbert Motsaathebe**

- 6.1 6.1.1 (a) B/Thataro (1)
- (b) B/Morwesi (1)
- (c) A/Masego (1)
- (d) C/Boferefere le go ikadima madi a banka (1)
- 6.1.2 (a) Morekisi wa matlo. (1)
- (b) Namibia (1)
- (c) Moporesidente (1)
- 6.1.3 (a) D/Ba tsena sekolo kwa Tigerkloof. (1)
- (b) C/Go fitlhetswe ba tshotse dithunya tse di seng ka fa molaong. (1)
- (c) B/Ba tshwanetse go kopana mo mosong kwa Main Mall ya Gaborone. (1)
- (d) A/Ditsala tsa Basinyi tsa kwa Kumamoto. (1)
- 6.1.4 Go nna modiragatsi wa dibaesekopo. (1)
- 6.1.5 Go tlhoka botho le boitshwaro jo bo siameng ga ga Kedibone. (2)
- 6.1.6 Mo direktong tsa megala magareng ga Basinyi le Mosetlha. (2)
- 6.1.7 Ee, gone o ne a mo thuntsha.
Nnyaya, o ne a rekiwa ka madi gore a bolaye Kedibone.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 6.1.8 Madi a gagwe a ne a neelwa dikhutsana. (2)
- 6.2. 6.2.1 (a) C/Kotsi ya sejanaga. (1)
- (b) A/HIV/Aids (1)
- (c) A/Mothale (1)
- (d) C/Korea (1)

- 6.2.2 (a) Katlaatlololoago (1)
- (b) Scotland Yard (1)
- (c) Radio Mafisa (1)
- 6.2.3 (a) D/Morwesi le Magadi ba ne ba dira kwa teng. (1)
- (b) A/Mapodisi a ne a tshwara Basinyi kwa teng. (1)
- (c) B/Kopano ya basadi lwa reng e ne e tlile go tshwarelwa gona. (1)
- (d) C/E fitlhelwa mo toropong ya Yatsushiro. (1)
- 6.2.4 Ocean Arrow (1)
- 6.2.5 Go bula kgwebo ya diritibatsi kwa Kumamoto. (2)
- 6.2.6 O ne a sa batle gore batho ba lemoge fa a gweba ka diritibatsi. (2)
- 6.2.7 Go ima. (2)
- 6.2.8 Ka ntlha ya fa e ne e le ena motho wa bofelo go buisana le Kedibone mo mogaleng. (2)
- [40]**

POTSO 7: MMUALEBE – RM Malope**7.1 'O NKUTLWE'**

- 7.1.1 (a) C/Tlhobolo (1)
- (b) B/TUATA (1)
- (c) C/e mo nnisa ka letswalo. (1)
- (d) D/Mmasepala. (1)
- 7.1.2 (a) Valk (1)
- (b) Tlhokomele bana ba Mofeti. (1)
- (c) Pekwa (1)
- 7.1.3 (a) C/Mogoloa Mofeti yo e neng e le ngaka kwa bookelong jwa Ga-Rankuwa. (1)
- (b) D/Ke tsala ya ga Mofeti e e neng e le morekisi wa dikhai kwa *Boys Town*. (1)
- (c) A/Lepodisi le le itsisitseng Kedisaletse ka ga loso la monna wa gagwe. (1)
- (d) B/Ke mosadi wa motlholagadi yo a neng a tsietswa ke Pekwa. (1)
- 7.1.4 E ne ya šwa gore e nne molora. (1)
- 7.1.5 Go ne go lwela go ntshiwa ga dithoto tsa ga Mofeti. (2)
- 7.1.6 Kedisaletse o tla palelwa ke go duela rente gonne pasa ya gagwe e supa fa a sa dire gope. (2)
- 7.1.7 Ke ne ke ka se ka ka itumela, gonne ke ne ke rata Mofeti fela mo lelapeng le.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 7.1.8 Meno masweu polaya e tshega/O se bone thola borethe teng ga yona go a baba/Ga se batho botlhe ba ba go ratang.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)

7.2 'O RE TSHEGISA KA BADITŠHABA'

- 7.2.1 (a) D/Bokone (1)
- (b) D/Morutabana (1)
- (c) C/Go ngongorega ka go se bone tuelo. (1)
- (d) B/Modisaotsile (1)
- 7.2.2 (a) Ka gonne diforomo ga di a tsamaisiwa ka nako. (1)
- (b) Mosadimogolo MmaMmualebe (1)
- (c) Setotolwane (1)
- 7.2.3 (a) D/Sekolo se Morongwe a neng a dira kwa go sona. (1)
- (b) A/Mokgatlo o o kileng wa naya Morongwe basari kwa Yunibesithi. (1)
- (c) C/Motlatsamogokgo wa sekolo sa boMorongwe. (1)
- (d) B/Modisaotsile le Morongwe ba tsene sekolo gona. (1)
- 7.2.4 United Tobacco (1)
- 7.2.5 O ne a batla go ratana le Morongwe. (2)
- 7.2.6 Ka ntlha ya gore o ne a sotlegile le ditlhako tsa gagwe di le ditshetla. (2)
- 7.2.7 Ke ne ke tla itshoka gonne ke itse gore kwa bokhutlong ke tlile go bona tuelo/Ke ne ke tla leka go bontsha mogokgo fa se, se ama tiro ya me.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 7.2.8 Batho ba tlotle ditiro tsa bona/Ba tlotle batho ba ba batlang thuso mo go bona/Ba dire tiro ya bona ka botswapelo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)

[40]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 40
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 120